



Pule o phela bophelo bo botle!



Nomsa Mokoena





Dumelang! Lebitso la ka ke Pule. Ke tliho le bolella hore ke itlhokomela jwang. Mme o re ho bohlokwa haholo ho rona ho hlokomela mebele ya rona.

Tseo re di jang le tseo re di nwang di bohlokwa. Bohlweki le ho hlakisa ho bohlokwa. Tseo re di aparang, le nako eo re e robalang, ke tsa bohlokwa le tsona.





Ke ja dijo tse matlafatsang jwalo ka meroho, ditholwana, mahe, outsu, nama ya kgoho le tlhapi.

Di-chips, dikuku, dibeskete, bohobe, le tse monate tse tswekere, ha di ahe mmele. Ke di ja feela ka dinako tse itseng tse ikgethileng.





Ke ipaballa ka ho nwa metsi a mangata, a hlwekileng. Ntate o mpoelletse hore metsi a thusa ho hlwekisa mebele ya rona ka hare.

Ke boetse ke nwa lebese, le etsa hore meno a ka a be le matla. Monyane wa ka, Thabo, o rata lebese.

Dinomaphodi le maro a ditholwana, di tatso e monate, empa ha di ahe mmele. Ke di nwa ka nako e nngwe.

Re tshwanetse
ho nwa digalase
tse 8 tsa metsi
ka letsatsi





Mme o re ho boloka mebele ya rona e hlwekile, ho thusa hore re dule re phetse hantle.

Ke hlapa matsoho a ka kgafetsa. Hona ho thibela dikokwanahloko ho fetela dikarolong tse ding tsa mmele.

Ke bala ho fihlela ho 10 ha ke hlapa matsoho. Hona ke ho etsa bonnete ba hore a hlatswehile hantle.

Ke boetse ke borosola meno hoseng ho hong le ho hong le bosiu bo bong le bo bong pele ke robala.





Ke apara ho latela maemo a lehodimo.

Mariha ke boloka maoto a ka a futhumetse ka dikausu. Ke boloka hlooho ya ka e futhumetse ka katiba, mme ke boloka molala wa ka o futhumetse ka sekhafo. Jeresi e boloka mmele wa ka o futhumetse. Sena se bohlokwa hore ke se ke ka kula.

Hlabula ke apara diaparo tse bolokang mmele wa ka o phodile, tse kang borikgwe bo bokgutshwane, sekipa le meqathatso. Ke rwala kepisi ho sireletsa sefahleho sa ka letsatsing.





Ho bohlokwa ho nna ho ikwetlisa nakwana
letsatsi le leng le le leng hore ke dule ke
phetse hantle.

Ka mehla thapama ke a tswa, ke tloatlole
kgati. Hona ho thusa ho boloka mmele wa ka
o matlafetse, o shahlile.





Ke tshwanela ho tsoha ka hora ya 6 hoseng ho itokisetsa ho ya sekolong, ka hoo ke tima lebone la ka ka hora ya 8 bosiu.

Ntate o mpoelletse hore mmele wa ka le boko, di a phomola le ho hola ha ke robetse.

Boroko bo lekaneng bo nthusa ho tsepamisa kelello le ho ithuta sekolong.

Bana ba sekolo sa poraemari ba lokela ho robala dihora tse 10 ho isa ho tse 11.





Ke tseba ho itlhokomela hantle. Ke motlotlo
ha ke phetse hantle.

Ke boetse ke ruta Thabo hore a phele hantle.

Ke tshepa hore le wena o phetse hantle.